


# F92 Series




## Resin-Molded Chip, Low Profile J-Lead



- Compliant to the RoHS directive (2002/95/EC).



### Marking



※ ※ Capacitance code of "P" case products are as shown below.


### Specifications

Item	Performance Characteristics	
	P Case	A · B Case
Category	-55 to +125°C (Rated temperature : +85°C)	
Temperature Range	±20% (at 120Hz)	
Capacitance Tolerance	Refer to Next Page	
Dissipation Factor (120Hz)	Refer to Next Page	
ESR (100kHz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>After 1 minute's application of rated voltage, leakage current at 20°C is not more than 0.01CV or 0.5μA, whichever is greater.</li> <li>After 1 minute's application of rated voltage, leakage current at 85°C is not more than 0.1CV or 5μA, whichever is greater.</li> <li>After 1 minute's application of derated voltage, leakage current at 125°C is not more than 0.125CV or 6.3μA, whichever is greater.</li> </ul>	
Leakage Current	+20% Max. (at +125°C) +15% Max. (at +85°C) -15% Max. (at -55°C)	+15% Max. (at +125°C) +10% Max. (at +85°C) -10% Max. (at -55°C)
Capacitance Change by Temperature	At 40°C 90 to 95% R.H. 500 hours (No voltage applied)	
Damp Heat (Steady State)	Capacitance Change... Refer to next page (*1) Dissipation Factor... 150% or less than the initial specified value Leakage Current... Initial specified value or less	Refer to next page (*1) Initial specified value or less
Temperature Cycles	-55°C / +125°C 30 minutes each 5 cycles Capacitance Change... Refer to next page (*1) Dissipation Factor... 150% or less than the initial specified value Leakage Current... Initial specified value or less	


### Standard Ratings

Cap. (μF)	V	4	6.3	10	16	20	25	35	※ ※ Capacitance code
		OG	OJ	1A	1C	1D	1E	1V	
0.22	224							A	J
0.33	334							A	N
0.47	474				P	P · A		A	S
0.68	684				P	A			W
1	105			P	P	P · A	P · A	A	A
1.5	155			P	P	A			E
2.2	225		P	P	P · A	(P) · A	A · B	B	J
3.3	335	P	P	P · A	A			B	N
4.7	475	P	P	P · A	(P) · A · B	A · B	A · B		S
6.8	685	P	P	P · A	B				w
10	106	P · A	P · A	P · A	A · B	B			a
15	156	P	P · A	A					e
22	226	P · A	P · A	A · B	B				J
33	336	P · A	A · B	B					n
47	476	(P) · A · B	A · B	B					s
68	686	A · B							
100	107	A · B	(A) · B						
150	157	B							
220	227	(B)							

### Type numbering system (Example: 6.3V 10μF)



### Drawing



### Dimensions

Case code	L	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	H	S
P	2.0 ± 0.2	1.25 ± 0.1	0.9 ± 0.1	1.1 ± 0.1	0.5 ± 0.2
A	3.2 ± 0.2	1.6 ± 0.2	1.2 ± 0.1	1.1 ± 0.1	0.8 ± 0.2
B	3.4 ± 0.2	2.8 ± 0.2	2.3 ± 0.1	1.1 ± 0.1	0.8 ± 0.2

Resistance to Soldering Heat	10 seconds reflow at 260°C, 5 seconds immersion at 260°C Capacitance Change... Refer to next page (*1) Dissipation Factor... 150% or less than the initial specified value Leakage Current... Initial specified value or less	Refer to next page (*1) Initial specified value or less
Surge	After application of surge voltage in series with a 33Ω (For "P" case : 1kΩ) resistor at the rate of 30 seconds ON, 30 seconds OFF, for 1000 successive test cycles at 85°C, capacitors shall meet the characteristic requirements table below. Capacitance Change... Refer to next page (*1) Dissipation Factor... 150% or less than the initial specified value Leakage Current... Initial specified value or less	Refer to next page (*1) Initial specified value or less
Endurance	After 2000hours' application of rated voltage in series with a 3kΩ resistor at 85°C, or derated voltage in series with a 3kΩ resistor at 125°C, capacitors shall meet the characteristic requirements table below. Capacitance Change... Refer to next page (*1) Dissipation Factor... 150% or less than the initial specified value Leakage Current... Initial specified value or less	After 2000hours' application of rated voltage in series with a 3kΩ resistor at 85°C, or derated voltage in series with a 3kΩ resistor at 125°C, capacitors shall meet the characteristic requirements table below. Capacitance Change... Refer to next page (*1) Dissipation Factor... Initial specified value or less Leakage Current... Initial specified value or less
Shear Test	After applying the pressure load of 5N for 10±1 seconds horizontally to the center of capacitor side body which has no electrode and has been soldered beforehand on a substrate, there shall be found neither exfoliation nor its sign at the terminal electrode.	5N (0.51kg · f) For 10 ± 1 seconds
Terminal Strength	Keeping a capacitor surface-mounted on a substrate upside down and supporting the substrate at both of the opposite bottom points 45mm apart from the center of capacitor, the pressure strength is applied with a specified jig at the center of substrate so that the substrate may bend by 1mm as illustrated. Then, there shall be found no remarkable abnormality on the capacitor terminals.	R230 45 45 1mm

( ) The series in parentheses are being developed. Please contact to your local AVX sales office when these series are being designed in your application.



# F92 Series



## Resin-Molded Chip, Low Profile J-Lead

### ■ Standard Ratings

Rated Volt	Rated Capacitance (μF)	Case code	Part Number	Leakage Current (μA)	Dissipation Factor (% @ 120Hz)	ESR (s @ 100kHz)	*1 ΔC/C (%)
4V	3.3	P	F920G335MPA	0.5	8	12.0	*
	4.7	P	F920G475MPA	0.5	8	6.0	*
	6.8	P	F920G685MPA	0.5	10	6.0	*
	10	P	F920G106MPA	0.5	10	6.0	*
	10	A	F920G106MAA	0.5	8	4.0	*
	15	P	F920G156MPA	0.6	10	5.0	*
	22	P	F920G226MPA	0.9	20	5.0	*
	22	A	F920G226MAA	0.9	12	2.8	*
	33	P	F920G336MPA	1.3	20	4.0	*
	33	A	F920G336MAA	1.3	12	2.8	*
	47	A	F920G476MAA	1.9	18	2.8	*
	47	B	F920G476MBA	1.9	12	1.7	*
	68	A	F920G686MAA	2.7	25	2.8	±15
	68	B	F920G686MBA	2.7	18	1.5	*
	100	A	F920G107MAA	4.0	30	2.8	±15
	100	B	F920G107MBA	4.0	18	1.3	*
	150	B	F920G157MBA	6.0	25	1.3	±15
6.3V	2.2	P	F920J225MPA	0.5	8	12.0	*
	3.3	P	F920J335MPA	0.5	8	12.0	*
	4.7	P	F920J475MPA	0.5	8	6.0	*
	6.8	P	F920J685MPA	0.5	10	6.0	*
	10	P	F920J106MPA	0.6	10	6.0	*
	10	A	F920J106MAA	0.6	8	4.0	*
	15	P	F920J156MPA	0.9	10	6.0	*
	15	A	F920J156MAA	0.9	8	4.0	*
	22	P	F920J226MPA	1.4	20	5.0	*
	22	A	F920J226MAA	1.4	12	2.8	*
	33	A	F920J336MAA	2.1	12	2.8	*
	33	B	F920J336MBA	2.1	12	1.7	*
	47	A	F920J476MAA	3.0	18	2.8	±15
	47	B	F920J476MBA	3.0	12	1.7	*
	100	B	F920J107MBA	6.3	20	1.3	±15
10V	1	P	F921A105MPA	0.5	8	12.0	*
	1.5	P	F921A155MPA	0.5	8	12.0	*
	2.2	P	F921A225MPA	0.5	8	12.0	*
	3.3	P	F921A335MPA	0.5	8	12.0	*
	3.3	A	F921A335MAA	0.5	6	7.0	*
	4.7	P	F921A475MPA	0.5	8	6.0	*
	4.7	A	F921A475MAA	0.5	6	4.0	*
	6.8	P	F921A685MPA	0.7	8	6.0	*
	6.8	A	F921A685MAA	0.7	6	4.0	*
	10	P	F921A106MPA	1.0	14	6.0	*
	10	A	F921A106MAA	1.0	8	4.0	*
	15	A	F921A156MAA	1.5	8	4.0	*
	22	A	F921A226MAA	2.2	14	4.0	±15
	22	B	F921A226MBA	2.2	8	1.9	*
	33	B	F921A336MBA	3.3	12	1.9	*
	47	B	F921A476MBA	4.7	18	1.9	±15
16V	0.47	P	F921C474MPA	0.5	8	20.0	*
	0.68	P	F921C684MPA	0.5	8	12.0	*
	1	P	F921C105MPA	0.5	8	12.0	*
	1.5	P	F921C155MPA	0.5	8	12.0	*
	2.2	P	F921C225MPA	0.5	8	12.0	*
	2.2	A	F921C225MAA	0.5	6	7.0	*
	3.3	A	F921C335MAA	0.5	6	7.0	*
	4.7	A	F921C475MAA	0.8	6	7.0	*
	4.7	B	F921C475MBA	0.8	6	3.0	*
	6.8	B	F921C685MBA	1.1	6	3.0	*
	10	A	F921C106MAA	1.6	8	7.0	±15
	10	B	F921C106MBA	1.6	6	2.0	*
	22	B	F921C226MBA	3.5	12	2.0	±15

Rated Volt	Rated Capacitance (μF)	Case code	Part Number	Leakage Current (μA)	Dissipation Factor (% @ 120Hz)	ESR (s @ 100kHz)	*1 ΔC/C (%)
20V	0.47	P	F921D474MPA	0.5	8	20.0	*
	0.47	A	F921D474MAA	0.5	4	10.0	*
	0.68	A	F921D684MAA	0.5	4	10.0	*
	1	P	F921D105MPA	0.5	8	20.0	*
	1	A	F921D105MAA	0.5	4	10.0	*
	1.5	A	F921D155MAA	0.5	6	7.4	*
	2.2	A	F921D225MAA	0.5	6	7.0	*
	4.7	A	F921D475MAA	0.9	10	7.0	±10
	4.7	B	F921D475MBA	0.9	6	3.0	*
	10	B	F921D106MBA	2.0	8	3.0	±10
25V	1	P	F921E105MPA	0.5	8	20.0	*
	1	A	F921E105MAA	0.5	6	10.0	*
	2.2	A	F921E225MAA	0.6	8	10.0	±15
	2.2	B	F921E225MBA	0.6	6	4.0	*
	4.7	A	F921E475MAA	1.2	10	7.0	±10
	4.7	B	F921E475MBA	1.2	6	3.0	*
35V	0.22	A	F921V224MAA	0.5	4	10.0	*
	0.33	A	F921V334MAA	0.5	4	10.0	*
	0.47	A	F921V474MAA	0.5	4	10.0	*
	1	A	F921V105MAA	0.5	6	10.0	*
	2.2	B	F921V225MBA	0.8	6	4.0	±10
	3.3	B	F921V335MBA	1.2	10	4.0	±10

\*1 : ΔC/C Marked "\*"

Item	P Case (%)	A , B Case(%)
Damp Heat	±20	±10
Temperature cycles	±10	± 5
Resistance soldering heat	±10	± 5
Surge	±10	± 5
Endurance	±10	±10

We can consider the type of compliance to AEC-Q200.  
Please contact to your local AVX sales office  
when these series are being designed in your application.